

t22_rewrite2

(TMY6fEzK64LedpdPpDw5rvdfq4QDZW5r2gF)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_rewrite2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ X2 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 \\ X0)) \Rightarrow ((r1_rewrite2 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow (r2_rewrite2 X0 X1 X2 X3)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (m1_subset_1 X2 (\\ k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((r1_relset_1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (\\ r1_tarski X2 X3)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 X1)))) \Rightarrow \\ (k1_domain_1 X0 X1 X2 X3 = k4_tarski X2 X3) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \neg v1_xboole_0 (k8_afinsq_1 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k7_rewrite2 X0 X1) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow \\ & ((X2 = k7_rewrite2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow ((k1_domain_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0) X3 X4 \in X2) \Leftrightarrow (r2_rewrite2 X0 X1 X3 X4)))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k8_afinsq_1 X0)) \Rightarrow ((r1_rewrite2 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (k1_domain_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0) X2 X3 \in X1)))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (X2 = k2_zfmisc_1 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X2) \Leftrightarrow (\exists X4. \exists X5. (X4 \in X0) \wedge ((X5 \in X1) \wedge (X3 = k4_tarski X4 X5)))) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0)))) \Rightarrow (r1_relset_1 (k8_afinsq_1 X0) (k8_afinsq_1 X0) X1 (k7_rewrite2 X0 X1))$$